



**ЮСТИЦИЯ ГЕНЕРАЛА О.А. МЕЗРИН ЧУРАПЧЫ
УЛУУҮГАР КЭЛЭ СЫРЫТТА**



Российской Федерации
Следственный комитет Саха
сирикээдү Следственной управление-
тельни салшыаччыга, юстиции генераль-
майора Олег Александрович Мезрин,
Чуранчы улууну олохтоохорун
туслаах баштууростарыгтар сонгоох
эмчилгэри хоруулдуу, субз-ама бирор
кынгыг хайные да сыйралытга буулга. Ол
ыйны 10 күнүгэр, жууне 13-15 часаска
диэри, Чуранчы поинциогин следствен-
ной управлениетин Куршова улусса 7
«а» нуюмзидох лызтигэр, приемни кыл-
бит улуус олохтоохорун кынтары бишр-
бинт күнсөттү.

Биңиги улдузлук ханының тағар, юстичи генерал-майора О.А. Мезрин Чүрөпчү улдузун следственный юмыздын сүрүнде атап калыпты.

бынның түннен барып курдук дин кылтасынан ишитиңдерди онордо: «Улуус алхососхолупун кыттары, кинилтер долгутар тыйнан болтуруустарга хоруйдуур, субэ-ама бизэр көрсүүүлөр сылын айырымында да көрсөтүүлөр. Угус еттүүр, ишитиңдөн угус арангаты ис дыала уорганинарын чулган полици, судебный приставтар, сүүт үзүүнчлөгөн төлөөлөр эзэннөөстөрин уосрай хайысхатын туунаан тыйтышларга киризаччи. Ол да курдук, бу бүгүнчү күннээ кириэн юксептүүт гравданиар ыйытыктара, инники бирбигит сайабылшашыларын туунаан туоцулашыларга буолла. Чурагчы улууғун Следственной юниондогээ, илин энээрэргэ байэтин улууңуттан ураты Уус-Алдан, Таагта оройуоннарын тутаах кине болан үзүүн-хамсын олорор. 2015 сыйалуунын 10 кунундээ бирисөнди, Чурагчылаа межрайонной следственной управленистын салайваччытын эзэннөөнин төлөрсөччүнан, юстиции капитана Е.Н. Местников ахамынга, юниондын кыттары старшия следователинэн М.П. Зырянов үзүлир. Следственной управление үзүүн сүрүн хайысхата араас степенегээ холубунай дышшашы көрүү буолар, манна саастарын сизэ илик аюлпортоң сааплан, улахан дыон сооксуну юңэр түбөлгөтөр эквиризгөтөр. Холобура, Чурагчы улууғун следственной управленистын быйылты сый алардаа үзүүн тумугунэн, уосрай 31 холубунай дыала тэрлилибийттэн, 23-ю сүүт көрүлүүтөр түрөрлийшибиг: 4 лызаза ток-

тотуулуб. Саншан эзэхээ, биэр оныжүү
кини елүүлэх холуусунай дыялаа.
Чурагчы улуурун Чакыр изэндэгэр
буолбуттар, бурийшактар костянюр, сүүт
ууреана тахсан нашастамыгтара. Маны
тэнэ үгүс түбэлээж, миэрээж
тарылалччылар ис дыялаа урганнарын
үлөннитгэригээр күүс өгтүүнэн
utarыланынылара тахситальыр буолтуулар
бу манын түбэлээж анатыстайлан хан
атын дыялаа тэрдлийн собун санатым
ээ.

Көпинин бирлемеш, дойшу үрдүүнин бийлигى республикалыкъяш эмис сөйлөр сыйынтын бирлемеш сөтүүлүү кириз бааран ууга түүүлөр, албак этсээж дызыгэртгэн суулшар түбапчалор, баанарага быйдьаныларга олус чаястайык болулатылыр. Ити угуе түбапчылар төрөлүүттөр көрүүтэ-истинтэ суюн сөйлөрүн мэмо ыбылдашырьттан, соңгохтуу хвалиларалларылтан тахсар Убаастабылаах төрөлүүттөр сөйлөргүүтүгөр сөтөөх болғомтону уураш бу манийк түбапчылор буюлбагтарылар баяльым та.

От ыйын 25 күнүгөр Следственная комиссият узүүнтэрийн профессиональнын бирашнынныстарын болижтэрээ сэцдэбэгт Түгэчинийн түншнийн, баруун коллега зарбыгтын испитийн эзэрдэлийнбин. Тус олоохутугар, дэлжин юргэнтигээр дэлжүү, илхэх-эзэхж олон уонна санчай кылжабынайгаа дорубуйнаны басынам ээгээ

Семен ЖЕНДРИНСКИЙ

От 13 ынчында
туртуван улус үргүнчи
шиссизкөрөг барындыгар
оттоончун сандактапшылар.

Ол күрдүк, 90 зине — 7 механизирваннай, 78 механизирваннай анардаах, биир көле-ат, 4 илии зинолара ходунаңа кириллатор. Берыла 300-гис тектар охсулунна, 200 муннүбүлүнна, 41 тонна от көбүнчиллини.

ОТТООҮҮНГИА ТУРУННУЛАР

Холуна кыраабытын үздүүнөн үрдүк сирдээр үзүүлүннөөр миекшээг оттуулар. Алаңдар үзүүлүннөөн отчултара Нуоралын алартан оттуур сир аренделаспыштара, сотору оню тийинехтэрэ. Бу күннөргө оттоохун тэлмиер, зөвнөлөр бары оттоохунна түрүүсүнчүү.

Бу туунан Тыа хандайсыбыгын
жалаабынай агроному М.А. Пермяков
билимни көрд.

Алексей СЛЕШОВ



П.Н. СОКОЛЬНИКОВ ҮНГҮӨБАР САНГА ТААС КӨТӨҮҮЛҮННЭ



От ыйын 12 күнүңэр, "Сашпа томторутар" турар танара дынгизер православный итэбүлжүхээр, Сибирской апостолииры Бүгүрдээж Байбапы болигээн, Дьюкуусай куораттин Илиин энэр улустарыгар благочиний неромонах Симеон уонна Бултуу куорат Никольский храмын настопчы, иеромонах Роман аялбыштар кылтылаах лингвистичның сырлыгылар. Час андаада мэлинико-

юнно, бағалаштар бойстерин айылдарын-
харлышын этинен, иеромонах Романтан
киниеси ыраастырыагар, бырастылы-
гыа ўыргар көрдестүтөр. Уопса да
сүүрбөлгөн тахса православний

Бу күнүң, танары дылгүүн үнәйбеттүрүп комулдуң сыйтар, Чуралтын улуунуттар маннайтыбыраас. Сөз сирий бирбастының усул П.Н. Сокольников комусунуң дарсанында таңы көтөбүү спиро-тума ыштылышынан. Улууспүт алохтоохторугар бинир сүрүн болупуроос быңызыланып, П.Н. Сокольников унусоба урукку сириттэн биисе мизээр гэйиччи атын сирэ туруута мүндердүйгүн сөт. Ити бынарыбын манынык, Чуралтын улуујун бочууглаах алохтоою Гаврил Ефимов, "Лай" студиясындағы салайжанчылын В.Д. Пинигинаның байырт батырыннара сыйланып харызыланып коре-коре урукуу оттуутэрдеп теплотрасса баар сирин, ескектүн көтүрүлүрдөр түгөнгүйр иши сирэ саналынын түтөрөринглигин субатебий: Онтон сильтээров, В.Д. Пинигинин билгигин туророду буруп оннун сөптөөсүүнен ахшылыга буадар. Инициатор улуустарга благочинный неромоних Симеон, шаас үрдүүтээр мэлиниппе зафандык сибзейн уүнин ыңған баарын бу күрдүктүйндары эйтэ: "В этот благодатный день, мы не только чествуем этих Святых и еще совершаляем прощальную литургию в этом древнем храме намоленными предками".

напомни. Мы вспомним Великого сына народа Саха, Прокопия Несторовича Сокольникова, первого врача Якутии и здесь можно сказать и самые останки понстенны. Потому что он был человеком таким, который всю свою жизнь положил на служение к ближним. И можно сказать, что и тело его которое здесь погребено, не имеет границы.

но на территории этого храма, большей милюстивый прибывая здесь несмотря на годы забвения, восстановленной историческая справедливость сегодня, в кончину мы совершили и молитву за упокоиной нем, молились за литургией и здесь у стены храма, которое Слава богу возрождается также усилиями Якутской епархии, первую очередь преосвященности епископа Романа, благословленного которого сегодня, я как настоятель этого храма и как богочестивный с вами разделяем эту радость. Еще раз всех поздравляю с этим днем, приветную, так как сегодняшний летний день для якутского народа и да же в календаре является рубежным днем Петра и Павла именно с этого дня особое значение укладывается традиционно сельскохозяйственной работе".



Бу балық күн улуус баңылғынын солбайланы А.А. Носовацын, улуус депутаттарын Собягин бароссыз жеткелді. Я.П. Оконешников, іюнилік дынаптатындылабынай специалиста А.Н. Дьячковской, улуустаға бальық музейин директоры Л.М. Григорьева, "Ай" студиянын ус-урал салайтынның В.Д. Пимигина жөн кыгытынындылыштар.

Валентина Дмитриевна: "П.Н. Соколовов Фәләбүннүк таңа бүгүн тууруулузина, онон сибасыздан кийин олкуун-дашынын чөртөнүүчүнүү сиптимни былаюка бара тууру дии санылыбын," - деген түмүккөзгөз.

Семен ЖЕНЦРИНСКЭЙ

